

LOU BRUSC

JOURNAU POUPULARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI

PAREISSÈNT TOUTEI LEI DIMENCHE

Depositàri majourau pèr Marsiho : *A la Librairie des Bons Feuilletons, 50, carriero de la Darso 50*

Abouamen :
SET franc pèr an pèr touto la Franço.
 Franco Franço, lou port en subre, ço
 que creva à **DES** fr.

Tout ço que toco lou journau dèu
 èstre manda afranqui à l'Empremarié
 Prouvençalo, 45, carriero d'ou Grand-
 Relògi, à-z-Ais.

Les annonces, réclames et faits di-
 vers sont reçus exclusivement à la
 Société Anonyme de publicité, 52 rue
 d'Aboukir, fermière de la publicité.

TAULETO

- PASSO-TÈMS.** — Countènto! - *Un Bastidan*
POUESIO. — Poesio et Pantai - *La Troubairis Jus-
 tino.* — Patento subre lei vici - *J. B. Gaut.*
 — *A. J. B. Gaut.* - *Marius Bourrelly.*
REMEMBRANÇO. — D'ou 12 au 18 de desèmbe
CRONICO. — Lou Franc-Prouvençau. - Un gra-
 vaire.
NECROULOGIO. — Justin Gaut. - Ernest Lavigne.
BIBLIOGRAFIO. Lou libre de H. Ferrat.
FUBIETOUN. — Pèire de Prouvenço e la bello Ma-
 galouno.

PASSO-TÈMS.

COUNTÈNTO!

Suzoun la freisado, s'èro maridado eme Bar-
 tommiéu pèd-terrous, brave rusticaire que me-
 navo un pau de bèn que li avié laissa soun
 paire e que lou restant d'ou tèms anavo en jour-
 nado pèr l'un e pèr l'autre.

Lou meïnàgi abarous fasié soun pichot trin ;
 mai la camardo, l'envejouso e despichouso, ven-
 guè trop lèu metre lou treboulèri dins l'oustau.

Au bout de quauqueis an de maridàgi, un
 marrit jour l'ome agantè un fre-de-caud e au
 bout dei nòu jour faguè l'artimo.

La vèuso despoutentado, passè soun d'ou
 mè tristesso e countunièguè de menà soun
 bèn. Mai se languissè pièi d'èstre souleto e un
 bèu jour après ague fa plan em'un de sei vesin
 que la calegnavo desempièi long-tèms, s'en va
 de vers moussu lou Mairo :

- Bonjour, moussu lou Mairo, siéu mai eici?
- Que li a a voueste servici ?
- Me remetès pas ? Es iéu que mariderias
 li a un parèu d'an.
- Ah ! O. E ben ! Sias estado countènto ?
- Ben countènto, moussu lou Mairo, perèu
 veni pèr que me maridès mai.

Un Bastidan.

POUESIO

POESIO E PANTAI !

Au Troubaire Rimo-Sauço.

O poèto ! un poèto a de triste passagi :
 Aquit voudrie de longo estre dins lou bouscagi
 D'un valoun riserèu fa per la man de Dieu !
 Aquit voudrie de longo ausi lou gai pieu-pieu,
 Dei poulis aucelon e puei voudrie coumprendre
 Soun parauh tant dous que degun pou qu'entendre,
 E l'aubo d'ou matin, lou calabrun d'ou souar
 Tout acè tour-a tour li boustigo lou couar ;
 La flour, lou parpaïou, l'abibo, tout l'entrigo.
 Tout l'estouno en camin, lou pougne e lou boustigo.
 O ! que de çavo excito o ! que de çavo adau.
 Que lou fan pensatieu, pantaiare e badau
 Aquelei pito d'or que sus la bluro tello
 Formon, testo d'espiglo, uno armado d'estello !
 O ! que d'astre, o ! troubaire en lèi vian dieu : qu'ou
 Se fasien un estras a l'inmanço lançoü
 Se veirian pas chanja la faci de la terro ?
 Qu sou se leis niau 'me touti lei tonero
 Bandiren pas la mouart sus leis ome esfraya !
 Qu sou se serian pas aublija d'adraya
 Lou supremo draiou qu'aboutisse a la tounbo
 O ! senti dins lou piès que lou couar me reboumbo.
 La mouar ! li cresi pas car ai fisango en dieu
 Cresi qu'en istent mouart signen encaro vieu !

La troubairis Justino.